



Mofumahadi Angie
Motsekga, letona
la Lafapha la Thuto
ya Motheo



Mong. Enver Surty,
Motlatso wa Letona la
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tla boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motsekga, mmoho le Motlatso Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo. ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwale ka enngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso. projeke ena e etsahetsa ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tshole tsa semmuso. ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonneta ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwananelang ho se etsa ke sefe.


Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta. le hore wena titjhere. o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

ISBN 978-1-4315-0054-3



9 781431 500543



SESOOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 2
TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0054-3

THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.

Ho ithuta ka Molaotheo wa Riphaboliki ya Afrika Borwa (1996)

Molaotheo wa Afrika Borwa (1996) o tshwere melao e phahameng ya naha. Melao ena e phahame ho feta moporesidente, e phahame ho feta makgotla a dinyewe, e phahame ho feta mmuso.

E halosa kamoo baahi ba naha ba tshwanetseng ho tshwarana kateng, le hore ditokelo tsa bona mmoho le boikarabelo ho e mong ke bofe. Molaotheo o moo ho re tshireletsa bohole ha jwale, le ho sireletsa bana ba rona nakong e tlang.

Ela hloko ka nako e fetileng ya rona.

Ha re se pheteng diphosha tsa nako e fetileng.

Molaotheo wa rona o re thusa ho akanya le ho aha bokamoso bo molemo ho bohole.

Rona, baahi ba Afrika Borwa,

Re elellwa tshwarompe ya nako e fetileng;

Re Tlotla ba hlokokaditsweng bakeng sa toka le tokoloho lefatsheng la bo rona;

Re Hlompha ba sebeditseng ho aha le ho tswellisa pele naha ya rona; mme

Re a Dumela hore Afrika Borwa key a bohole ba phelang ho yona, re kopane ho fapaneng ha rona.

Kahoo, ka baemedi ba rona bao re ikgethetseng bona, re amohela Molaotheo ona jwaloka molao wa—

Riphaboliki ho Fodisa ho arohana ha nako e fetileng le ho aha setjhaba se itshetheliheng hodima boleng ba demokerasi, tokelo tsa baahi le metheo ya ditokelo tsa botho;

Ho beha motheo wa demokerasi le botjhaba bo bulehileng moo mmuso o thehilweng ho ya ka thato ya baahi mme moahi ka mong a tshireleditswe ka ho lekana ke molao;

Ho ntlatfatsa boleng ba bophelo ba baahi bohole le ho neha bokgoni ba moahi a mong monyetla; le

Ho Aha Afrika Borwa e kopaneng ya demokerasi e tla kgona ho nka sebaka sa yona e le mmuso wa kakaretso hara malapa a matjhaba.

Batla ditokelo tsa hao o le moAfrika Borwa mme o be le boikarabelo ba ho tshireletsa ditokelo tsa ba bang.

Tseba sa Ditokelo le Setshwantsho sa Boikarabelo.

Eka Modimo O ka tshireletsa batho ba rona.


Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

God seen Suid-Afrika. God bless South Africa.

Mudzimu fhatufshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Dibukatshebetso tse teng moebetsing ona ke tse latelang:

- Puo ya Pele ya Tlatsetso Kereiti 1–3 (Ka dipuo tshole tsa semmuso)
- Puo ya Pele ya Tlatsetso Kereiti 4–6 (Ka Senyesemane)
- Ho bala le ho ngola kereiti 1–6 (Ka dipuo tshole tsa semmuso)
- Mmetse Kereiti 1–3 (Ka dipuo tshole tsa semmuso)
- Mmetse Kereiti 4–9 (Ka Senyesemane le seAfrikaan)
- Thuto ya tsa bophelo Kereiti 1–3 (Ka dipuo tshole tsa semmuso)



Lebitso:

Phaposi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA




SESOOTHO PUO
YA LAPENG

Buka ya 2
Kotara 3 & 4

Alfabete

Aa



Bb



Cc



Dd



Ee



Ff



Gg



Hh



Ii



Jj



Kk




Ll



Mm



Nn



Oo



Pp




Qq



Rr



Ss



Tt



Uu



Vv




Ww



Xx



Yy



Zz

Menwana ya hao e o thusa ho bala

Ka nako e nngwe ha o bala, o kopana le mantswe ao o sa a tsebeng.
Ha sena se etsahala, etsa hore menwana ya hao e o thuse. Monwana o mong le o mong o tla o thusa ho bolela lentswe, le hore o tsebe lentswe leo le bolela eng.



Sheba setshwantsho.
Sheba haeba sena
se ka o thusa ho
fumana na lentswe
lena le bolela eng.

Sheba lentswe ka
hloko o leke ho bona
na ha ho karolo
ya lentswe eo o e
tsebeng.

O ka leka ho arola
lentswe ka medumo
e fapaneng. Leka
ho balla lentswe
hodimo.

Ha o hloleha ho le bala,
kopa motswalle wa hao,
kgaitseidi ya hao, kapa
moholwane wa hao kapa
titjhere ya hao ho o
thusa. Ba kope ba o
jwetse na lentswe le reng
le hore le bolela eng.
O le ngole tlolontsweng
ya hao hore o se ke wa
le lebala.

Leka ho tlohela
lentswe leo o bale
moo polelo e fellang.



Ba kope hore ba o bolelle hore lentswe
le bitswajwang, le hore le bolela eng.

Le ngole tlolontsweng ya
hao hore o se ke wa le lebala.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Sixth edition 2016


ISBN 978-1-4315-0054-3

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Kereiti
ya

I



P u o
ya SESOTHO



Buka ena ke ya:

SESOTHO
Buka

2

Tema 5: Se re natefelang

65	Diphoofofolo tsa hae	2
	Ho bua ka setshwantsho. Ho bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi. Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola A. Ho ngola: Kopa polelo.	
66	Dintje la ditweba	4
	O tlatsa ditumannotshi hore mantswe a nyalandya le setshwantsho. Medumo: Fumana le ho etsetsa ditumannotshi sedikadikwe. O sebedisa nteterwana ho kopanya matheba. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola lebitso la hao.	
67	Boithabiso letsatsing	6
	Obua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwanyane. Mosebetsi wa mantswe: ditumannotshi. Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola B. Kopa polelo.	
68	Letsatsing	8
	Ho ngola: Tlatsa ditumannotshi ho bopa mantswe a nyalandya le setshwantsho. Ho ngola: Nyalandya tlhaku e kgolo le e nyenyanne. Boithabiso: O bona setshwantsho se sa tsamaelaneng le tsu ding sehlopheng. O ngola lebitso la sehlopha ka seng	
69	Ha re bapaleng	10
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwanyane. Mosebetsi wa medumo:medumo ya tjh. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola C. Ho ngola: Kopa polelo.	

70	Ke rata ho bapala	12
	Nyalanya mantswe le setshwantsho se nepahetseng. Medumo: O fumana le ho etsetsa medumo ya tjh sedikadikwe. Nyalandya mantswe le setshwantsho se nepahetseng. Boithabiso: Ho latella ka mahlo.	
71	Re rata ho matha	14
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya tsh. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: O kwetlisa ho ngola D. Ho ngola: Kopa polelo. Sebedisa setshwantsho ho phetha pale.	
72	Tiholo	16
	O bua ka setshwantsho. Medumo: Fumana le ho etsetsa medumo ya tsh sedikadikwe. O phetha pale hodima ditshwantsho. O sebedisa tjh kapa ts ho qetella mantswe hore a tsamaelane le stshwantsho.	
73	Lebenkeleng	18
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa medumo: sh. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: O kwetlisa ho ngola E. Ho ngola: O kopa polelo.	
74	Seo o ka se rekang	20
	Tlatsa sh ho bopa mantswe a tsamaelanang le setshwantsho. Medumo: Fumana le ho etsetsa modumo wa sh sedikadikwe. Boithabiso:Ngola lenane la dintho ho ya ka setshwantsho.	

Tema 6: Ho etela dibaka

81	Mokete wa tsatsi la tswalo	36
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: sh, th, tjh, kg, kh, tsh. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola H. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: Ba tlatsa mabitso,dilemo le matsatsia bona a tswalo.	
82	Letsatsi le monate la tswalo	38
	O bina Tsatsi le monate la tswalo. O tlatsa tlhaku tse nepahetseng qalong ya lentswe mme a nyalandya lentswe le setshwantsho se nepahetseng. Medumo: O fumana le ho etsetsa sedikadikwe medumo ya kw, r, s, d. Boithabiso: O teresa mabitso a dikgwedii alemanakeng. Ba tlatsa matsatsi a tswalo a bona le a metswalla.	
83	Re ya serapeng sa diphoofofolo	40
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe:kw, r, s, d. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola I. Ho ngola: Kopa polelo.	
84	Serapa sa diphoofofolo tse tlhaku	42
	Ho ngola:O tlatsa mantswe a siyo ho phethela polelo. Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, phoofofolo eo ba e ratang. Ho ngola: Kopa tlhaku. Medumo: Fumana le ho etsetsa kw, r, s, d sedikadikwe. Boithabiso: Tereisa mme o fumane. Ngola mabitso a diphoofofolo.	
85	Polasing	44
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya ditumannotshi. Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola J. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho. Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, dilemo le lebitso la sekolo sa bona.	

86	Bophelo polasing	46
	Ba etsisa medumo ya diphoofofolo mme motswalla a nohe hore ke phoofofolo efe. Ho ngola: O tlatsa mantswe a siyo ho phethela dipolelo. Medumo: Fumana le ho etsetsa tsh, nw, jw, tjh, tsw didikadikwe. Thala mola ho bontsha seo re se fumanang phoofolong ka nngwe.	
87	Diserekising	48
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi. Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola K. Ho ngola: Kopa dipolelo. Hongola: O ngola dipolelo ts pedi ka setshwantsho. Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, dilemo le ho phethela polelo.	
88	Diphoofofolo tsa diserekisi	50
	O taka setshwantsho sa phoofofolo eo a e ratang aholo mme o ngola lebitso la yona. Ho ngola: O tlatsela tsantsweng ho bontsha bongata. Medumo: O fumana le ho etsetsa hi, sh, tl, ng, ll sedikadikwe. Boithabiso: O kopanya matheba ho ya ka nteterwana ho bona hore ke phoofofolo efe.	
89	Amo le Ati ba a lahleha	52
	Ba bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: ts, hi, tsw. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola L. O kopa polelo. O bala matsatsi a beke.	
90	Matsatsi a beke	54
	Ba bua ka matsatsi ao ba a ratang haholo a beke. O taka setshwantsho se bontshang seo ba se etsang ka letsati lena. Ho ngola: O tlatsa matsatsi a nepahetseng a alemanaka. Medumo: Fumana le ho etsetsa hl, sh, tl, ng, ll sedikadikwe. Boithabiso: Tereisa mme o fumane (ho latella ka mahlo).	

Kotara 3: Dibeke 1–4

75	Padiso	22
	O bala dipudulwa ya puo le dipolelo tse kgutshwane. O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya th. Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola F. Ho ngola: Kopa polelo.	
76	Ke rata dibuka	24
	Tatellano ya nteterwana. Ho ngola: O araba dipotsa hodima setshwantsho. O tlatsa ditumannotshi ho qetella mantswe hore a nyalandya le setshwantsho. Boithabiso: Ho latella ka mahlo.	
77	Ke lakatsa e ka nka ba le tlhapi	26
	Ho bua ka setshwantsho. Ho bala dipolelo tse kgutshwanyane. Mosebetsi wa mantswe:medumo ya sh le th. Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola G. Ho ngola: Kopa dipolelo.	
78	Phoofolo tsa lapeng le diphoofofolo tse ding	28
	Taka setshwantsho sa phoofolo ya setswalla mme o buisane le motswalla. Medumo: O fumana le ho etsetsa sedikadikwe th,tjh,sh,tsn,hl. Mosebetsi wa boithabiso: Seha diphoofofolo tsa polasing ebe o di mamarisetsa hodima setshwantsho sa polasi	
79	Dibere tse tharo	30
	O ikgopotsa medumo ya ditumannotshi. O etsa buka ya diseihwa ya dipale. O khalarad setshwantsho sa dibere tse tharo. O fumana dintho tse ipatileng setshwantshong. O bala pale ya Dibere tse tharo.	



Kotara 3: Dibeke 5–10

91	Re ya dipapading tsa bolo	56
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi. O nyalandya dikarete tsa medumo le dipolelo. Ho ngola: O kwetlisa ho ngola M. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho. Ho ngola: O ngola lebitso la haee le ho phethela dipolelo tse pedi.	
92	Papadi eo ke e ratisisang	58
	O taka setshwantsho sa papadi e ratwang ahaholo. Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho. Ho ngola: O sebedisa mantswe a kgethilweng ho phethela dipolelo. Medumo: O fumana le ho etsetsaqh, sh, ng, ts sedikadikwe. Boithabiso: kgethiloya ponu. Bu aka dipaphang pakeng tsa ditshwantsho. Fumana dintho ditshwantshong.	
93	Lebenkele la dibapadiswa	60
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola N. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O ngola lebitso la haee, dilemo mme o phethela polelo.	
94	Dibapadiswa tseo ke di ratang	62
	O sebedisa nteterwana ho kopanya matheba ho bopa setshwantsho. Ho ngola: O phethela dipolelo a sebedisa ditshwantsho le mantswe a kgethilweng e le tataiso. Medumo: Fumana le ho etsetsa ngw, tl, kg, sw, ng sedikadikwe. Boithabiso: hlophisa dintho ka dirotong tse nepahetseng.	
95	Difarakatshana tse tharo	64
	Ho bua ka setshwantsho. O bala pale ya difarakatshana tse tharo.	

Tema 7: Moo re dulang

97	Tliliniki	68	102	Boipaballo mmileng	78	108	Seo re se etsang sekolong	90
	O bua ka ditshwantsho. O bala pale ya khathunu. Mosebetsi wa mantswe: ti, r, ng, nw. Ho ngola: O kwetlisa tlhaku O. Ho ngola: O kopa polelo. O taka setshwantsho ka ho kula ebe o ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.			O khalaria mabone a sephethepheth . O phethela dipolelo ka ho tlatsa mantswe a siiweng. Nyalanya mantswe le matshwao a tsela a nepahetseng.			O taka setshwantsho sa motswalle wa hae sekolong ebe o ngola polelo ka yena. O tlatsa maetsi a siiweng ho phethela dipolelo. O nyalanya mantswe le ditshwantsho.	
98	O fole	70	103	Dipalangwang	80	109	Kamora nako ya sekolo	92
	O hopola tatellano ya diketsahalo ka ho nomora ditshwantsho. Ho ngola: Etsetsa e mong karete ya takalesto ya ho fola. Medumo: O bala dipolelo ebe o tlatsa dikgeo. O Kenya matshwao a puo polelong. O nyalanya mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.			O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: O ikgopotsa ts, l, e, t. O kwetlisa ho ngola R. Ho ngola: Kopa polelo.			O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo ka setshwantsho. Mosebetsi wa mantswe. O kwetlisa ho ngola U. O ngola dipolelo ka seo ba se entseng letsatsi le fetileng mme o tshwantsha polelo.	
99	Amo ngakeng ya meno	72	104	Ho tsamaya	82	110	Bosiu	94
	O bua ka ditshwantsho. O bala pale ya khathunu. Mosebetsi wa mantswe. Ho ngola: Kwetlisa tlhaku P. Ho ngola: O kopa polelo. Ho ngola: O taka setshwantsho le ho ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho. Ho ngola: O taka setshwantsho ka ho hlakomela meno le ho ngola polelo tse tharo ka sona.			Seha mefuta e fapaneng ya dipalangwang mme o e mamarisetshe ho fatshe, lewatle kappa moyeng.			O bina pina ya Naletsana e benyang. Papadi ya mantswe ho kopanya le ditshwantsho. O tlatsa mantswe a siiweng ho phethela dipolelo. O Kenya matshwao a puo dipolelong.	
100	Ho ithokomela	74	105	Mollo	84	111	Ho tlatsa medumo	96
	Ho bua ka ditshwantsho. Ho ngola: O ngola polelo ka tse pedi tsa ditshwantsho. Ho ngola: Ho bona dipolelo. Boithabiso: Tereisa mme o fumane (ho latella ka mahlo).			O bua ka mollo. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: mantswe a ile (lekkgathe lefetile). Ho ngola: O kwetlisa S. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O taka setshwantsho sa mollo ebe o ngola ka sona.			O hlophise le ho tshwantsha le ho kopa mabokoseng a modumo a nepahetseng. O etsa buka ya disehwa ya pale ya bere Pooh. Medumo: tjh, shw, th, jw, t, tl, k, sh, ts, hl.	
101	Thuso ya tsela	76	106	Mollo	86	112	O bala pale ya Winnie the Pooh	97
	O bua ka ditshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola Q. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O taka setshwantsho ka ho tshela mmila le ho taka setshwantsho ka seo.			O bua ka ditshwantsho. Ho ngola: o ngola dipolelo ka setshwantsho. Medumo: Fumana mantswe a nang le -ile. Tereisa mme o fumane. Thusa rasetimamollo ho fihla mollong (ho latella ka mahlo).				

Tema 8: Lefatshe la rona

113	Boemo ba lehodimo	102	118	Ho lema tshimong ya rona	112	123	Lewatle	122
	O bua ka ditshwantsho. O bala dipudulwa tsa puo le dipolelo. Mosebetsi wa mantswe. O kwetlisa ho ngola V. O taka setshwantsho ka boemo ba lehodimo mme o ngola sehlhwana sa setshwantsho.			O bua ka setshwantsho. O tlatsa maetsi ho qetella dipolelo. O Kenya matshwao a puo dipolelong. O seha ditshwantsho tsa meroho le ho di mamarisetsa hodima tjhateeng ya bara.			O bua ka setshwantsho. O bala matshwao le pale e kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya wh, sh, ck. O taka setshwantsho sa phoofoolo ya lewatle ebe o ngola polelo ka yona.	
114	Boemo ba lehodimo bo jwang?	104	119	Serapeng sa diphoofolo tse hilaha	114	124	Hlapi (Ka tlasa lewatle)	124
	Ho ngola: O ngola dipolelo ka ditshwantsho. O sebedisa makgethi hophethela dipolelo. Medumo: O fumana le ho etsetsa tjh, b, ph, p, m sedikadikwe. O Kenya matshwao a puo dipolelong. O bontsha phapang pakeng tsa diaparo tsa maemo a fapaneng a lehodimo.			O bua ka setshwantsho. O bala pale e kgutshwane le matshwao. Mosebetsi wa mantswe: o ikgopotsa medumo ya ng, q, jw, m. O kwetlisa ho ngola Y. O ngola ka diphoofolo tse setshwantshong.			O kopanya matheba hoy a ka nteterwana ho phethela setshwantsho. O tlatsa mabito a dhlapi ho phethela dipolelo. O sebedisa matshwao a puo dipolelong. O fumana le ho etsetsa hl, tshw, s, h Sedikadikwe. Boithabiso: Tereisa mme o fumane.	
115	Ho na le sefeso	106	120	Diphoofolo tse hilaha	116	125	Bubu ngwana wa tlou o a lahleha	125
	O bua ka setshwantsho. O bala pale e kgutshwane. Word work: O ikgopotsa th, st and sh. O ngola dipolelo ka mantswe ana. O kwetlisa ho ngola W. O taka setshwantsho ka sefeso mme o ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.			O tshwaya dikarolo tse fapaneng tsa diphoofolo tse pedi. Ho ngola: O phethela tjhate ka diphoofolo. O tlatsa mantswe a siiweng ho phethela dipolelo. O latela diaetelo ho phethela setshwantsho.				
116	Ka tsa bolepi hape	108	121	Dinako tsa selemo	118			
	O tlatsa maemedi. O bala tjhate ya boemo ba lehodimo mme o arabu dipotso hodima yona. O boloka tjhate ya boemo ba lehodimo matsatsi a mahlano.			O bua ka ditshwantsho tsa dinako tsa selemo. O hlophisa mantswe ka mabokoseng a medumo. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya th, ph, s, e. Ho ngola: O kwetlisa tlhaku S. O taka setshwantsho ka nako ya selemo eo a e ratisisang ebe o ngola dipolelo ka yona.				
117	Bongi le Ati ba jala meroho	110	122	Matsatsi, dibeke le dikgwedi	120			
	O bua ka setshwantsho. O bala matshwao le pale e kgutshwane . Mosebetsi wa mantswe: tsh, d, m. Ho ngola: O kwetlisa X . O ngola lenane la meroho e kenyeliditsweng setshwantshong. O hlophisa ditholwana le meroho ebe o ngola polelo ka hoy a ka moo a di ratang kateng.			O bua ka alemanaka. O arabu dipotso hodima alemanaka. O tlatsa mantswe a siiweng ka dinako tsa selemo. O bana nako ya selemo, diphoofolo le djalo setshwantshong.				

Kotara 4: Dibeke 1–4

108	Seo re se etsang sekolong	90
	O taka setshwantsho sa motswalle wa hae sekolong ebe o ngola polelo ka yena. O tlatsa maetsi a siiweng ho phethela dipolelo. O nyalanya mantswe le ditshwantsho.	
109	Kamora nako ya sekolo	92
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo ka setshwantsho. Mosebetsi wa mantswe. O kwetlisa ho ngola U. O ngola dipolelo ka seo ba se entseng letsatsi le fetileng mme o tshwantsha polelo.	
110	Bosiu	94
	O bina pina ya Naletsana e benyang. Papadi ya mantswe ho kopanya le ditshwantsho. O tlatsa mantswe a siiweng ho phethela dipolelo. O Kenya matshwao a puo dipolelong.	
111	Ho tlatsa medumo	96
	O hlophise le ho tshwantsha le ho kopa mabokoseng a modumo a nepahetseng. O etsa buka ya disehwa ya pale ya bere Pooh. Medumo: tjh, shw, th, jw, t, tl, k, sh, ts, hl.	
112	O bala pale ya Winnie the Pooh	97

Kotara 4: Dibeke 5–8

123	Lewatle	122
	O bua ka setshwantsho. O bala matshwao le pale e kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya wh, sh, ck. O taka setshwantsho sa phoofoolo ya lewatle ebe o ngola polelo ka yona.	
124	Hlapi (Ka tlasa lewatle)	124
	O kopanya matheba hoy a ka nteterwana ho phethela setshwantsho. O tlatsa mabito a dhlapi ho phethela dipolelo. O sebedisa matshwao a puo dipolelong. O fumana le ho etsetsa hl, tshw, s, h Sedikadikwe. Boithabiso: Tereisa mme o fumane.	
125	Bubu ngwana wa tlou o a lahleha	125

Diphoofoolo tsa hae




Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.




Ha re baleng

Ati o na le katse.




Jabu o na le nonyana.



Bongi o na le ntja.

Amo o na le tweba.



nna
yona
matha



Tlotlontswe


Bala mantswe. Mamele medumo.

katse	ntja	amo
tweba	nko	seo
yona	nku	tseo



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.



Ngololla ditlhaku tsena.




a a

A A



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.




Katse le tweba di mathile.

Dintja le ditweba



Ha re etseng

Tlatsa tlhaku e nepahetseng o nyalanye lentswe le setshwantsho se nepahetseng.



	k atse
mmu _____	na_____te
_____oloi	atiba
_____tja	p_____tsi
pen _____	poon _____

ama
na_____te
atiba
p_____tsi
poon _____



Medumo


Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

a	M a r iha a haufi.
e	Katse le tweba di mathetse ka ntle.
i	O tlile le pitsa ya ka.
o	Amo o robala fatshe.
u	Sefuba sa hae se utlwahala o le hole.



Boikgathollo

Latella ditlhaku ho qetella setshwantsho sena. Se kgabise ka mebala.
Jwale re qoqele na phoofolo ena e ka ba phoofolo ya bohlokwa lapeng na?



Ha re ngoleng


Ithute ho ngola lebitso la hao.

Boithabiso letsatsing



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re ithabisa letsatsing.

Re rata ho tjheka mekoti le ho matha.

Ke na le kepisi e kgubedu.

Ke dula hodima moseme ebe ke ja kuku.



Letsatsi:



Bala mantswe. Mamele medumo.

Mantswe a

bua
letsatsi
rona

dula	hodimo	kgub <u>edu</u>
bua	katiba	bohobe
kgub <u>edu</u>	ithabisa	mose <u>me</u>



Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Re ithabisa letsatsing.



B B



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ngololla polelo.



Re ithabisa letsatsing.

Letsatsing



Ha re ngoleng

Qetella mantswe a latelang o a nyalanye le ditshwantsho.
Sebedisa ditlhaku tsena.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---

k _ tse	k _ tiba	m _ nna	_ ka
k _ ma	ntj _	nts _ ntsi	nt _
b _ the	l _ tsatsi	p _ ne	l _ ino
mod _ sa	morut _	k _ loi	b _ se
r _ ta	b _ a	mar _	b _ na



Ha re ngoleng

Etsa mola o bapise tlhaku e kgolo le e nnyane.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A



Boikgathollo

Seha setshwantsho se sa tsamaelaneng le sehlopha sena. Jwale ngola lebitso la sehlopha ka seng. Sebedisa mantswe ana ho o thusa. Re o etseditse mohlala.

tholwana

dintja

dimela

diaparo

dikoloi

dikatse



Ho a thabisa ho bapala letsatsing.
Re rata ho bapala.
Ke rata ho matha le ho tlola.



bana
rata
thaba



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamele medumo.

mo tho	th ala	th inya
matha	th ata	th imola
rath a	th abo	th uto



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Ho	a	thabisa
ho	bapala.	



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




C C

C C



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ho a thabisa ho bapala.

Ke rata ho bapala



Ha re etseng

Bapisa lentswe le setshwantsho se nepahetseng.



matha



moswinki



tlola



raha



dula



sesa



ema



Ha re etseng

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

tlola tlola



th

Ho a~~th~~abisa.

th

Lolo ke ntja e thabisang.

th

Letsatsi la kajeno le mofuthu.

th

Ditsuonyana di thabela ho bapala.

th

Ke thabela ho thaba le bana ba bang.

th

Bana ba thari e ntsho ba rata ho ya kerekeng.





Ha re bapiseng

Nyalanya mantswe le setshwantsho se nepahetseng. **Etsa** sedikadikwe lentsweng le leng le le leng.



thari

thaba


ratha

thinya



Boikgathollo


Thusa bana ba na
ho fumana phaka.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



lehapu

tlola

matha



Ha re baleng

Re rata ho **matha**.Ati le Amo ba **matha** ka lebelo le makatsang.

Lolo, ntja ya ka e morao ka nako tsohle.

Ema Lolo! Ema!





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a

 matha
haholo
lebelo

matha	thala	morethetho
motho	thero	motheo
batho	thea	letheba



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Re matha kapele.



d d

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



D D



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Re matha kapele.



Boikgathollo


Bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho
tsena tse pedi. Ho etsahala eng?

Tlholo



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Medumo



Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

el	Re matha kap el e.
el	Amo o fihla pele.
el	Lolo o fihla morao empa o qadile pele ho rona.
el	Ema pela lebone le lekgubedu.
el	Pela e hlokile mohatla ka ho romeletsa.







Jwale bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho tsena.
Ho etsahala eng?



Qetella mantswe mme o a nyalanye le ditshwantsho. Sebedisa **em** kapa **th**. Re o etseditse mohlala.





O lebenkeleng.

O tla fumana eng?

O tla fumana ditjhipisi, nama, tjhese le lebese.



Letsatsi:



Tlotlontsw

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a

rata
bona
roma

rata	reka	roma
ratile	rekisa	ronngwe
ratwa	rekile	romile



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

O ka lebenkeleng.



Ngololla ditlhaku tsena.



e e

E E



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.




Okalebenkeleng.

Seo o ka se rekang



Ha re etseng



Medumo

Tlatsa **le** qalong ya lentswe le leng le leng. Nyalanya mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.

le ruarua


watle

nong


ino

fatshe

oto




r	Re(r)ata nama ya nku.
r	Dinku di rata jwang.
r	O ilo reka lebenkeleng.
r	Mosi o rekile diphahlo.
r	Ke rata hempe e tshweu.
r	O mo rata ka lerato la nnete.





Boikgathollo

Sheba setshwantsho mme o ngole lethathama la dintho
tsohle tseo a di rekileng lebenkeleng.






Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ena ke buka ya
bohlokwa.


Tjhe Lolo. Tlohela o
ntja e seleng!



Ba ne **ba bala** buka e tenya.

Yaba Lolo o tlolela ho bona.

Ke a kgolwa Lolo ke ntja e seleng.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a

bua
bala
besa

bala	balang	badile
buka	bua	bula
besa	benya	benghadi



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.



Ngololla ditlhaku tsena.



Ha re ngoleng

f f

F F



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ba bala buka e tenya.


Handwriting practice area for the sentence 'Ba bala buka e tenya.'

Ke rata dibuka



Ha re etseng

Tlatsa ditlhaku tse siyo dibukeng tsena.



Ha re ngoleng


Ke buka di feng tse tenya?

Ke buka di feng tse nyane?

Bala hore dibuka tsena di kae ka palo:

kgubedu	
tshehla	
pinki	

tala	
bolou	
perese	





Ha re ngoleng

Qetella mantswe o a nyalanye le setshwantsho. Sebedisa
ditlhaku tsena.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---



Boikgathollo

Thusa bana ho fumana
balunu e tshwanang le
dihempe tsa bona
ka mmala.

k o l obe
ntj _____
mok _____ tla
m _____ lamu
tl _____ latlola
m _____ po
m _____ tha
l _____ tsatsi



Ke lakatsa e ka nka ba le tlhapi



Ke lakatsa eka nka
ba le tlhapi.

Ena ke ntja.



Ena ke katse.



Di na le madinyane.

Ke **lakatsa** eka nka ba le tlhapi.



Bala mantswe. Mamela medumo.

lakatsa	tseña	katse
makatsa	tsane	metsi
letsatsi	tsela	letsa





Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.


Ke

tlhapi

ya

ka

ena.



g g

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




G G



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ke tlhapi ya ka end.





Ha re etseng

Taka setshwantsho sa
phoofolo eo o nahangan e
ka ba phoofolo ya bohlokwa
lapeng. Bolella motswalle
wa hao hobaneng o nahana
hore e kaba phoofolo ya
bohlokwa.



Ha re etseng


Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka
mohlala.

e	E na ke ntja ya ka.
m	Ba na le madinyane.
s	Re sesa lewatleng.
q	Ba ruile senqanqane.
th	Nonyana e hodima thaba.
a	Ba bapala le ntja.



Boikgathollo

Seha diphoofolo leqepheng
leo o shebaneng le lona
mme o di kgomaretse
setshwantshong se
nepahetseng.





Ke diphoofolo di feng tsa hae tsa bohlokwa?
Ke diphoofolo di feng tse hlaha?
Ke diphoofolo di feng tse dulang dipolasing?



Dibere tse tharo



Bala Mantswe ana ebe o thusa Goldilocks le ngwana
bere ho hlophisa medumo e nepahetseng
mabokoseng.



kolobe

metsi

ema

fula

fumana

moru

inama

aka

bana

ema

nepa

bina

lona

thusa

lesedi

bua







a

e

i

o


u



Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka
e tshwanang le ena e sehuweng.
E nkele hae mme o e balle
metswalla ya hao le ba lelapa.





Ke mang ya ntseng a
robetse betheng ya
ka.

4

13

Ke maswabi ke
jele papa ya hao.

O motswalle wa ka
wa nnete.



Bere e nyane e thabile. E
fumane motswalle.

16

1



Dibere tse tharo





Tlo re tsamaye ha nyane
ha motoho o ntse o fola.



Goldilocks o a tsoha. O
tshohile.

14


Motoho o tjhesa haholo.

3

Motoho ona o
monate.



Ke yane.




Dibere tse tharo di pheha
motoho.

2

15

Ke mang ya ntseng a
robetse betheng ya ka.



Ke lakatsa e ka
nkabe ke na le
motswalle.



Ngwana bere ha a na
metswalle.

12

5

Bethe eno e
kukunela haholo.

Bethe ena
e lokile.

Bethe eno e a
roballeha.



O ilo robala.

8

9

Ke lapile haholo.
Ke nkgelwa ke dijo tse
monate.



Ke mang ya ntseng
aja motoho wa ka?



Goldilocks o bona ntlo ya
bona.

6

II

Motoho o
tjhesa haholo.

O bata
haholo.

Ke mang ya ntseng a
ja motoho wa ka?



Ona o
lokile.




O utlwile tatso ya motoho.

10

7



Kgabisa setshwantsho sena sa dibere tse tharo ka mebala.
Fumana kgaba, teraka, watjhe, thae, borashe ba meno le mokotla wa letsoho.



Mokete wa tsatsi la tswalo



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng



Kajeno ke letsatsi la Ati la tswalo.

Kaofela re a **bina** ebile re a **bapala**.

Ati o **tima** dikerese.

Re ile ra opa **matsoho**.

Re na le dijo tse **ngata**.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a
tiwaelehileng

bapala
rona
bina

bapala	timā	shapa	bina
banana	moma	shahla	bitsa
bangata	loma	sheba	bidikisa



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



h h

H H



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Re bapala ne bina.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng

Handwriting practice area for the sentence: Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____.
Ke na le dilemo tse _____.
Letsatsi la ka la tswalo ke _____.



iela	Ma	lakga
tlolloha	f	ru
sapo	o	ofa
unu	fo	amaya
ipa	ts	pa





Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe mohlala.



mo	Ke mpho ya mo tho enwa.
ba	Bana ba sekolo ba bina pina ya setjhaba.
me	Mesebetsi ha e yo.
le	Letsatsi le a tjhesa.
ma	Amo o tsamaile mafatshe.



Boikgathollo

Fumana mabitso a dikgwedi tsa tswalo alemanakeng. Jwale tlatsa lebitso la hao kgwedding eo o hlahileng ka yona. Tlatsa mabitso a metswalle ya hao dikgweding tseo ba hlahileng ka tsona.



Alemanaka ya tsatsi la tswalo

Pherekong

Hlakola

Hlakubele

Mmesa

Motsheanong

Phupjane

Phupu

Phato


Lwetse

Mphalane

Pudungwana

Tshitwe


Re serapeng sa diphoofolo



Re **serapeng** sa diphoofolo.

Dinonyana di a bina ebile di phahamisa mapheo a tsona. Kwena e robetse.

Tau e a rora.



ABC

Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

kwena	rona	sekolong	dinko
mokwena	roma	serapeng	dinkgo
kweneha	rola	sefateng	dintja

Letsatsi:

Mantswe a
tiwaelehileng




Re bona sengangqane.

Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho



Serapa sa diphoofolo tse hlaha



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe dikgeong. Sebedisa mantswe a na ho o thusa.

nonyana

kwena


tau



e robala letsatsing.



e phahamisa mapheo.



e a rora.



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke


Phoofolo eo ke e ratang haholo ke

e na le mela.



Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.



i

I




Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



ina

O a bina.



map


Nonyana e phahamisa mapheo.

kg

Noha ya mokwepa e kgolo.

or

Tau e a rora.



tsh

Ke na le pene e ntsho le e tshehla.

Thusa bana ho fumana diphoofolo. Ha o fumana phoofolo, ngola lebitso ka tlasa setshwantsho sa yona.

Boikgathollo



tshwene

thutlo

kgudu

qwabi

senqanqane


kwena

pela



tau

kubu

tlou



Polasing



Re **polasing** kaofela ha rona.

Rapolasi o **kganna** tereketere.

O **jetse dinawa**.

Re fumana lebese la **dikgomo**.

Re fumana mahe a **dikgoho**.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a
tiwaelehileng

rata
bona
roma

kgomo	jetse	polasing
kgora	letsatsi	sebakenng
kgoho	letsema	motseng

j



J J



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Jwang bo botalabo ahola.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____

Ke dilemo di _____

Lebitso la sekolo sa ka ke _____

Ke kereiting ya _____



Bophelo ba polasing



Ha re etseng

Etsa medumo e etswang ke diphoofolo tsa mapolasing. Motswalle wa hao o tshwanetse ho fumana hore o phoofolo e feng.



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe dikgeong.



letata


jwang

mose

tshepe

terekere

Rapolasi o kganna



a sesa molatswaneng.

Dikgomo di fula



Ngwana o na le




o motjha.

Rapolasi o letsas



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



tsh

Rapolasi o letsas **tsh**epe hoseng.



nw

Re nwa lebese ka mehla.

jw

Jwang ba polasing bo botala.

tjh

Re fumana tjhese e hlahang lebeseng.





tsw

Molatswana wa polasing o monyane.



Ha re etseng

Thala mola ho bontsha hore re
fumana eng diphoofolong tsena.



Diserekising



Sheba setshwantsho. Bua ka sona.




tente ya diserekisi



tlou

tau



Re ka tenteng.

Phoofolo ya lewatle e **bapala** ka bolo. Tau e hlahisa meno a yona a bohale.



Re opela seswaswi matsoho.



phoofolo ya lewatle

Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a
tiwaelehileng

bapala
hlahisa
ile

hlahisa	shapa	matsoho	bapala
hlapa	shahla	letsoho	olo
hlaha	shapela	matsohi	bontsha



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



k k

K K




Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Re kene ka tenteñg.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke

Ke dilemo tse

Ke batla ho ya




Diphooftsa diserekisi





Ha re etseng

Taka phoofolo eo o e
ratang T-sheteng ya
hao. Ngola lebitso la
yona sebakeng sena.



Ha re ngoleng


Kenya di, ma le ba qalong ya mantswe ana hobane setshwantsho ka seng se
bontsha dintho tse fetang bonngwe.



di apole

kgomo

tereketere



tata

nana

shemane




Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



hl	Diphootholo tsa diserekisi di sha hl ile.
sh	Re ile ra opela seswaswi matsoho.
tl	Tlou e ne e hlahisa meno a yona.
ng	Re kene ka tenteng ya diserekisi.
ll	Ngwana o ne a llia.



Kopanya ditlhaku ho fumana hore ke e feng phoofolo ena ya diserekisi.



Amo le Ati ba a lahleha




E ne e le Mantaha.

Re ile ra ya bapala le matata molatswaneng.

Re ile ra lahleha.

Amo a wa a tswa kotsi letsohong.

Lolo, ntja yaka ya re fumana.



Letsatsi:



Tlotlontswa

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a
tiwaelehileng

bapala
hlahisa
ile

letsoho

lahleha

molatswana

letsopa

lahlala

seratswana

tsoha

hlapa

letswai



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re ile molatswaneng.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ke letsatsi le feng kajeno? Beha X pela lebitso. Etsa sedikadikwe tsatsing la hao la bohlokwa. Ke letsatsi le feng hosane? Etsa letshwao ✓ pela lebitso.

Sontaha		Mantaha		Labobedi	
Laboraro		Labone		Labohlano	
Moqebelo		Sontaha			



Matsatsi a beke



Ha re etseng

Taka setshwantsho ho bontsha seo
o ratang ho se etsa ka letsatsi lena.

Ke letsatsi le feng la beke leo o le ratang?



Ha re ngoleng

Mantswe ana a wele alemanakeng.
A kenyé dikgeong tse nepahetseng.

Labone

Laboraro

Mantaha

Moqebelo

Sontaha

Labobedi

Labohlano

Medumo



Bala dipolelo, fumana o be o etse
sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka
mohlala.



hl

Diphoofolo tsa diserekisi di sha **hlile**.

sh

Re ile ra shapela seswaswi matsoho.

tl

Tlou e ne e hlahisa meno a yona.

ng

Re kene ka tenteng ya diserekisi.

||

Ngwana o ne a lla.



Letsatsi:




Boikgathollo

Thusa Amo le Ati ho fihla hae ba bolokehile.



Re ya dipapading tsa bolo




Ke Moqebelo kajeno.

Re sheba Bafana Bafana ba **raha** bolo.

Ke **tshwara** aesekrimi e batang.

E **qhibidiha** letsohong laka mme ke a e leka.

Re opela Bafana Bafana matsoho.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a
tiwaelehileng

sheba
bolo
rona

qhibidiha	reka	olo	raha
qhitsa	roka	bata	rona
leqhubu	leka	bua	roma



m m

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



M M



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ke tshwana asekerimi.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____.

Ke rata ho sheba _____.

Ke rata ho ja _____.



Papadi eo ke e ratang



Ha re etseng

Etsa setshwantsho o bontshe papadi eo o e ratang haholo.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng


Qetella dipolelo tsena.



tlhapi




bapala



setene



seeta se setsho



tsuonyane

Ena ke _____.

Ba ka _____ bolo.

Ena ke _____.


Sena ke _____.


Seeta sena se _____.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale
ka ha ho entswe ka mohlala.



lo	Ho bata haho 
qh	O qhoba bana ho ya bapala bolo.
sh	O sheba bolo ho TV ya hae.
ng	Re tswa lebaleng la dipapadi mmoho.
ts	Dieta tsena di ntsho.

Bua ka dipapadi tsena tse pedi.

Bolella motswalle wa hao ka se tshwanang le se fapaneng ka tsona.

Boikgathollo



Jwale sheba haeba o ka fumana, mme o etse sedikadikwe dinthong tseo setswantshong.

Etsa letshwao la ✓ ha o di fumane.


aesekerimi	
lebanta	
setene	
tlhapi	

seeta	
digalase tsa letsatsi	
tsuonyana	
folakga	

Lebenkele la dibapadiswa



Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Re ka lebenkeleng la dibapadiswa.

Re bona **dipopi**, diboloko le dikoloi.

Sheba **letata** le **teraka**.

Re bona dibapadiswa tse ngata.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a
tiwaelehileng

bona
sheba
lona

lebenkele ng	dipopi	letata	ntsho
sefat eng	dipapa	letamo	ntshiya
sekolo ng	dipompo	letaere	ntsha



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng

**n n****N N**

Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re bapala ne bing.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke

Ke lemo tse


Ke rata ho bapala le

Dibapadiswa tseo ke di ratang



Ha re etseng

Kopanya matheba ho fumana hore
ke sebapadiswa sefeng sena.



Ha re ngoleng

Ngola sebapadiswa seo ngwana ka mong a se ratang. Sebedisa mantswe
ana ho o thusa.

popi

diboloko

bere

koloi

teraka

Ati o batla



Bongi o batla



Amo o batla



Ngwana e monyane o batla



Onale



e kgubedu.



Ho bala dibuka:
Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang
le ena e sehuweng. E nkele hae mme o e balle
metswalla ya hao le ba lelapa.

E mong le e mong
o tshwanetse ho
iketsetsa ntlo.



Ke tla etsa ntlo
ya ka mona.

Re tshwanetse ho
itshirelletsa ho
Phiri.


4

Aaa! Ho
a tjhesa!



Then the wolf comes down the
chimney.

13



Ha re balehe le phiri e kgolo e
sa lokang, phiri e kgolo, phiri e
kgolo e sa lokang.

16

Dikolobe tse tharo tse nnyane



1



Re tlamehile
ho itlhokomela.
Phiri e
fosahetse.



Ke lapile. Dikolobe
tsane tse tharo,
di shebeha di le
monate. Ke tla dija
mantsiboya.

Ke a tsamaya nkeke
ka kgutla le kgale.

Phiri e bona dikolobe. E lapile
haholo.

E batla ho di ja.

14

3



Re ilo dula matlong a
rona jwale.

Sala hantle,
mme.

Re thabile.

Dikolobe tse tharo tse nyane
di tloha hae.

Ba ilo haha matlo a bona.



Ha re balehe
Phiri e kgolo e
sa lokang.

Yaba Phiri e a baleha, ya
se ke ya kgutla hape.

2

15

Phakisang re behe
metsi a tjhesang.




Kolobe ya beha metsi a
tjhesang setofong ba a beha
ka tlasa tjembele yaba Phiri e
kena ka yona.

12



Ke ilo haha ntlo
ya jwang kapele.
Ebe ke a bapala.


5



Kolobe e
nnylene mpulele.

Phiri e thuba ntlo, kolobe e
nnylene e balehela ho moholwane
wa yona ntlong ya dithupa.

8



Tjhe bo!
Kolobe e nyane
mpulele.

Phiri e thuba ntlo. Kolobe tse
nnylene tse pedi di balehela ho
moholwane wa tsona ntlong ya
ditena.

9



Ke tla haha
ntlo ya ka
kaapele ka
dithupa. Ebe
ke bapala
letsheare lohle.


Tjhe bo!

Phiri e a thuba e
thube,
empa ntlo ha e wele
fatshe.

6

II


Kolobe e nnyane
mpulele.



Ke tla haha ntlo ya
ka ka ditene. E tla
nka nako e telele. E
tla ba thata.

10

7



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

ngw	Ngw ana o rata diboloko.	
tl	Bongi o batla popi.	
kg	Teraka e kgubedu e ntle.	
sw	Ho na le dibapadiswa tsa mefuta e mengata.	
ng	Re reka lebenkeleng le haufi.	



Boikgathollo

Thusa ho hlwekisa. Beha dintho tsena ka mananeo baseketing e nepahetseng. Etsa mola ho tloha nthong ho ya basekiting e nepahetseng.

jeresi

hempe

marukgwe

dijini

dieta

bere

apole

popi

lamunu

diboloko

terako

malepa

lebese

kuku

tjhese



Tliliniking



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.




Ke a kula.



A re baleng

A re ye
tliliniking.

Mme wa hae o mo isa tliliniking.

O tlamehile ho
nwa dipilisi.

Ke a leboha mme.

Enwa sena. O
tla ikutlwa o le
hlapohetswe hosane

Ngaka e hlahloba Ati.

Ngaka e re Ati a robale betheng.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo
tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa
matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a
twaelehileng

dula
mme
robala

tlameha	robala	ejang	nwa
tlaleha	rohaka	bapalang	nwele
tlatlarietsa	rona	emang	nwesa

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



o o


O O

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Ati o ile ngakeng.



A re ngoleng

Etsa setshwanstho sa ka nako
eo o neng o kula. Ngola polelo ka
setshwantsho sa hao.

Handwriting practice lines for the word 'Ati o ile ngakeng.'

Handwriting practice lines for the word 'Ati o ile ngakeng.'





Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



tliliniki	Ati o ile tliliniki ng.
bohloko	Hloho ya Ati e _____
dipilisi	O tlamehile ho nka _____
betheng	Ati o tlameha ho dula _____
fodile	O ikutlwa a _____

Thala mola ho nyalanya ditshwantsho le mantswe a nepahetseng.

Baikgathollo




Amo ngakeng ya meno



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bu a ka tsona.

Leino la ka le bohloko.



Are ye ngakeng
ya meno.



Ha re baleng




O seke waja
dipom pong.



borashe ba meno

sesepa sa meno

Hopola, o tlam eha ho
hlatswa meno tsatsi le leng
le le leng.



Ke a leboha. Ke
ikutlw a ke fodile.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a twaelehileng

wena
ngaka
dula

ngaka	mme	dipompong
ngata	mmangwane	dijo
ngola	mmantwa	dinomaphodi

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



P P

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Amo oile ngakeng ya meno.



A re ngoleng

Etsa setshwantsho o bontshe ka moo o hlokamelang meno a hao ka teng. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



A re ngoleng

Ngola polelo ka tse pedi tsa ditshwantsho tsena.




Ha re ngoleng

Na di ka ba nngwe (1) kapa pedi (2)? Tlotsa mmala bolokong
ba lentswe le nepahetseng.




katse

dikatse



Senqanqane | Dinqanqane




letata

matata




leino

meno



letsoho

matsoho




leoto

maoto



Boikgathollo

Thusa Amo ho fumana
tsela e yang ngakeng
ya meno. Thusa Ati ho
fumana tsela e yang
tliliniking.





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Sheba lehlakoreng le letshehadi.



Sheba lehlakoreng le letona.

Sheba lehlakoreng le
letshehadi hape.

Jwale feta.



Ha re baleng



O tlameha ho sheba mahlakoreng ohle ha o feta.

Ema, sheba ka lehlakoreng le letshehadi

le le letona. Sheba ka ho le letshehadi hape.

Jwale feta.



Tlotlontswé

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a twaelehileng

sheba
hape
hang

feta	tlameha	lehlakore	hape
fepa	tlatsa	letshehadi	hang
fula	tladi	letona	habedi

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



q q

Q Q

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng




Jwale ngola dipolelo ka setshwantsho sa hao.



A re ngoleng

Etsa setshwantsho o ka ho feta ha hao tseleng. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.




Boipaballo mmileng



Hare etseng

Tlotsa m mala m abo neng a tsela. Haufi le m mala, ngola lebitso. Bolela hore m mala o na o b olela eng. Tlatsa mantswe dikgeong tse nepahetseng.




tsam aya

em a

itu kisetse ho em a

Ngola m mala

O etsa eng hae le m mala ona?



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo en ngwe leen ngwe.

letshehadi

tala

feta

Em a

letona

Re tlam eha ho sheba letso ho letshehadi le le letona

Sheba peleo o feta

Em a ha lebo ne le lek gubedu le hahaha

Feta ha lebo ne le le letala

Sheba letso hong le letshehadi le le



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Nyalanya lentswe le letshwao la tsela le nepahetseng.



sheba ka
letsohong le
letona



sheba ka letsohong le
letshehadi



ha ho kenwe



bana ba a feta



baesekele ha e dumellwe

ema





Ha re bueng

Sheba
ditshwantsho.
Bua ka tsona.




Ha re baleng

Mof. Zita
o kganna
Gautrain.

E **lebelo** haholo.

Ke ya ka bese
sekolong.

Ke palama
setopong sa
bese.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao
ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

tsamaya	lebelo	ema	terene
tsoha	lentswe	etsa	terempe
tsitsa	leihlo	eka	teko



A re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

sheba
bona
tsamaya

r r

R R

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




Mof. Zita o kganna Gautrain.





Letsatsi:





Ke **tsamaile** ka maoto ho ya lebenkeleng.

Ke bone mollo lebenkeleng.

Monna wa setimamollo o **mathetse** mollong.

Ba **sebedisitse** lere e telele le lethopo le lelelele.





Tlotlontswé

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hhahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a twaelehileng

ka
pe
mo
lo
le
re

mollo	tima	dumela
sello	pina	dula
kolla	pitsa	duma

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



S S

S S

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Ba mathetse mollong.



Ha re ngoleng


Etsa setshwantsho ka setimamollo.
Jwale ngola polelo ka setshwantsho seo.






Ha re etseng

Bolella motswalle wa hao ka se etsahalang ditshwantshong tsena.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka ditshwantsho tsena.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

ng	Dumela ng bana.
ng	Dulang fatshe _____
ng	Hlapang ka pele _____
ng	Ba etsang sekolong _____
ng	Fumanang ntja _____





Letsatsi:



Boikgathollo

Thusang monna wa setimamollo ho tima mollo.







Maobane Ati o **tsamaile** le Bongi ho ya sekolong.

Ba **bapetse** lebaleng la dipapapdi.

Ba **qhomá** le ho tlolatlola.

Ba **hlapile** matsoho a bona.

Ba **ratile** dijo tsa motsheare.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a
twaelehileng

tlola
tsamaya
hlapa

ratile	tlotse	hopolang
tsamaile	bapetse	rapelang
hlapile	tantshitse	lemang

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



t t

T T



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka seo o se entseng sekolong maobane.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho o bontshe seo o ratang ho se etsa sekolong. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Seo re se etsang sekolong



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa motswalle wa hao wa sekolong. Ngola polelo ka seo o se ratang ka yena.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Jwale tlatsa tseo bana ba di etsang sekolong. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

ngola

bala

bina


bapala



Ati o a _____ .



Bongi le Ati ba a _____ .



Jabu o a _____ .



Jabu o a _____ .



Boikgathollo

Etsa mola ho ba thusa ho fumana tsela.

Ke batla
dipompong.



Amo

Ke a kula.



Ati

Ke tshwerwe
ke leino.



Jabu

Ke batla ho
ithuta.




Bongi



SEKOLO



LEBENKELE



NGAKA YA MENO




SEPETLELE

Ka mora nako ya sekolo




Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Ha re baleng

Re **bapetse** ka mora nako
ya sekolo.



Re ile ra hlapa.



Re entse mosebetsi
wa hae.



Yaba re a robala.

Re **kamme** meriri ra
hlatswa le meno.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a
twaelehileng

bana
bapala
bolo

qetile	tlotse	hobaneng
hlapile	bapetse	sehellaŋg
ratile	robetse	koloing

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



u u

U U



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka seo o se entseng ha o tswa sekolong maobane.
Etsa setshwantsho ka e le nngwe ya dintho tseo.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka ditshwantsho.



Ha re etseng

Bina pina ena.



Naledi, yane ya madumedume
Dumela tlase, o yo nwa metsi,
Metsi a kae, a nwelwe ke gauta.

Gauta ha ke mo rate,
Ke rata moshemane,
bashemane ba kae?



Boikgathollo

Etsa e ka wena le
motswalle wa hao, le
ngwana wa Bere le
Goldilocks. Nkang qeto
ya hore ke mang ngwana
Bere le hore Goldilocks
e tla ba mang.


Shebang hore ke mang
ya ka balang mantswe
a na ka patlako ho feta
e mong. Ngwana Bere
o tlamehile ho bala
mantswe a na kaofela
ho mo thusa ho fumana
tsela ya ho ya hae.
Goldilocks o tlamehile
ho bala mantswe ana
kaofela ho mo thsua ho
fumana tsela ya ho ya
hae.





Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



maoto	Maobane ke ile sekolong ka maoto .
mathisa	Mapolesa a ile a mathisa leshodu maobane.
tlola	Ke ile ka tlola kgathi le bo Mosi.
thusitse	Ke thusitse motswalle wa ka.
mathile	Re mathile ka lebelo le leholo maoba.



111 Bere wa Pooh o tshwarehile



Tlotlontswe

Hlophisa mantswe ana ho ya ka medumo e ntshofaditsweng
mme o e kopisetse mabokoseng a medumo a nepahetseng.

shapa

thuso

thusa

tjhesa

phala

tjheha

tlola

tsamaya

thiba

tlala

phula

tlisa

tjhutjhumakgala

tsela


tsola

sheba

tlung

phema

shahile



sh

th

tjh

ph

ts

tl




Ho bala dibuka:
Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang
le ena e sehuweng. E nkele hae mme o e balle
metswalla ya hao le ba lelapa.



Ka le leng la matsatsi mahe a dinotshi a Pooh a fela. A nyeka pitsa ka tlase. Hlooho ya hae ya hanella ka pitseng.

4



Pooh bere o tshwarehile ka mokoting nako ya beke. O ne a hloleha ho kena kapa ho tswa.

13



HULA! HULA!

Pooh a tswa. O ile a etsang? O ile a matha a ya batla mahe a dinotsi. Mala a hae a ne a duma.


16



Bere e tshwarehile


1

E re ke o
balle pale.




14

Lebitso la ka ke Winnie wa Pooh.
Ke rata ho ja mahe a dinotshi.



3

Bana ke
metswalle yaka.



Seka tshwenyeha. O tla
lokoloha e se kgale.

Mpa ya Winnie wa Pooh e dula e
lapetse mahe a dinotshi.

2

Metswalle ya Pooh
e mo tjhakela tsatsi
le leng le leng.
Bongi le Chris ba
mo balla dipale.

15

Thusa! Ke tshwarehile.

Borella Mmutla a o sututse.

Hula!



12

Nthuseng!
Ha ke tsebe ho tswa.


Bere e seleng.

Bere e tshehisang.

Ka le leng la matsatsi Pooh ya hlwella sefateng ho leka ho fumana mahe a dinotshi sehlahleng. Lekala la robeha, a hanella sefateng.

5


Ke batla ho tjhakela
Mmutla. O na le mahe
a mangata a dinotshi.



8

Kajeno Pooh o ilo tjhakela
Mmutla ka mokoting
wa hae. Ha a tsebe ho
theohela mokoting.

9



Ntsha balunu
moya e tla o thusa
ho theoha.

A re thuseng Pooh!
Dinotshi di tla
mo loma.

Tsatsi le leng le le leng
Pooh o kena tsietsing.

6




Ke rata mahe
ana a dinotshi. Ke
jele dibotlolo tse
leshome feela.

O qetile mahe a ka a
dinotsho. A fedile.



Pooh o jele mahe a dinotshi a
Mmutla. Mpa ya hae e tletse
haholo.

II



Thusang! Ke sitwa
ho baleha dinotshi.

10

7

Letsatsi:



Ha re etseng

Taka seo o ratang ho se etsa le metswalle
ya hao mme o ngole dipolelo tse 2 ka sona.



TEACHER: Sign

Date



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Letsatsi le tjhesang

Letsatsi le batang



Letsatsi la moya

Letsatsi la pula



Ha re baleng

Mantswe a
tiwaelehilengpula
sesa
matha

Ho **sesa** ho monate, re sesa ha letsatsi le tjhesa
Pula e na haholo, re matha le phoofolo ya **lapeng** ho
 baleha pula
 Ho a **bata** kajeno, tswela ka ntle ha o sa **tshabe**.
Moya o a **foka**, katiba yaka e tla **fofa** ...

sesa	monate	lapeng	tjhesa
pula	monna	puleng	tjheka
bata	morena	metsing	tjhaka

Tlotlontswe




Bala mantswe. Mamela
 medumo. Jwale ngola
 dipolelo tse pedi bukeng ya
 yao ya ho ngolla o sebedisa
 mantswe a hlahang bukeng
 ya mosebetsi.



Ngololla ditlhaku tsena.

V V



V V

Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ho sesa ho a thabisa.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa boemo ba
 lehodimo boo o bo ratang. Jwale
 ngola polelo ka setshwantsho sa hao.




Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha pula e ena ka bokgubedu. Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha ho tjhesa ka mmala o bolou. Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha ho bata ka botala. Thala mola ho tloha diaparong ho ya lentsweng le nepahetseng.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Bongi le Ati ba baleha **sefego**.

Ba tshohile.

Ba **mathela** tlung ya bona.

Ba kolobile.

Ba a **hatsela** ebile ba a **thothomela**.

Lolo, ntja e **matha** le bona.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo
tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa
mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

sef _e fo	thothomela	matha
sef _e la	thola	mathela
sef _u ba	thusa	mathisa

bona
pula
moya

Ngololla ditlhaku tsena.

W W

W W



Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Bakolobile ke pula.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa
sef_efo. Ngola dipolelo tse
tharo ka setshwantsho
sa hao.

Ka tsa bolepi hape



Ha re etseng

Qetella ditshwantsho tsena ebe o tlatsa mantswe a nepahetseng. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

o

bona

ba



Ke selemo. _____ apere
mose o mosehla.

Pula e a na.
tshware sekgele se setala
le bokgubedu.



Ho a tjhesa. _____ ja
aesekhrimi.



Ho a bata. _____ ba
rwetse dikatiba tse bolou.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

O	Oapere mose o mosehla.
yena	o na le ntja e nnyane
ena	ke moshanyana
ba	bapala bolo



Ha re ngoleng

O moshanyana kapa ngwanana?

moshanyana

ngwanana

Nna ke



Boikgathollo

Sheba tjhate e ka tlase. E bale le motswalle wa hao. Setshwantsho se senyane se hlalosa eng?



Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Bua le motswalle wa hao ebe le araba dipotso tsena. Jwale ngola dikarabo.



Ke letsatsi lefeng le tjhesang?	
Ke letsatsi lefeng le nang le sefefo?	
Ke letsatsi lefeng le maru le sefefo?	
Ke ka tsatsi lefeng leo pula e neleng?	

Etsa boemo ba lehodimoba ka matsatsi a latelang a sekolo. Qala ka kajeno o tswelle pele ho fihlela o tlatsa tjhate ena.

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Bongi le Ati ba jala meroho



Re na le **tshimo** ya meroho.

Re ja **dijo** tse hlahang tshimong.

Re **jala** dinawa le dihwete.

Re fumana mahe **ho** dikgoho.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hhahang bukeng ya mosebetsi.

tshimo	dijalo	meroho
tshiu	dijo	meraka
tshika	dijana	mefuta



Ngololla ditlhaku tsena.

X X

X X



Ha re ngoleng




Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho ditholwana ka mmala o mo kgubedu le meroho ka mmala o bolou. Jwale ngola polelo ka tholwana kapa moroho oo o o ratang.



Ho lema tshimong ya rona



Ha re bueng

Qoqela motswalle wa hao ka seo Ati le Bongi ba se etsang.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.
Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

lema	Bongi le Ati ba lema dihwete le dinawa.
tala	Dijalo tsa rona di _____
jwang	Ba seha _____
tjheze	Ba fumana _____ lebeseng
metsi	Ba nosetsa dijalo ka _____ tsatsi le leng le le leng.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka mantswe a hlokehang. Sebedisa mantswe ana.

dihwete

ditamati

dinawa

Bongi le Ati ba lemme



le



Ba lema hape le




Ha re etseng

Seha ditshwantsho moo leqephe le fellang ebe o di beha moo ho nepahetseng tjhateng. Bala hore ditshwantsho di kae seholopheng ka seng. Ngola dikarabo tlasa kholomo ka nngwe.



						=	<hr/>
						=	<hr/>
						=	<hr/>
						=	<hr/>




Serapeng sa diphoofolo tse hlaha



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.






Ha re baleng

Re bona tlou e kgolo.

Tau e na le meno.

Lengau le matha haholo.

Dinqanqane le mebutla e menyane di matha ka hara jwang ka tlasa **moru**.




Mantswe a
tlwaelehileng

yena
bona
tsona
sona




Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.


lengau	senqanqane	jwang	moru
lengana	qala	jwala	morula
ngata	qamaka	jwale	morongwa



Ngololla ditlhaku tsena.



Ngola ka seo o se bonang sentshwantshong.



Diphoofto tse hlaha



Ha re etseng

Tshwaya ditho tse fapaneng tsa mmele wa diphoofolo. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

leoto



mmele

mohatla

tsebe

leihlo


molomo



Ha re ngoleng

Phoofolo ka nngwe e na le ditho tse kae? Tlatsa dipalo tseo.

Tlou



maoto

mahlo


ditsebe

mohatla

mmele

molomo

Mmutla



maoto

mahlo

ditsebe

mohatla

mmele

molomo



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, ebe o tlatsa mantswe jwaleka ha ho bontshitswe ka mohlala.
Tlatsa dikgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

Re tsamaya ka **bese** ho ya bona diphoofolo.

Bese e _____ serapeng sa diphoofolo.

Re _____ hae.

Tau e matha ka mora _____.


Re bona tau e _____.



Boikgathollo

Qetella setshwantsho
sena. Tshwaya dintho tseo
o seng o di entse.

Bontsha letsatsi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bontsha kwena metsing.	
Bontsha kgudu haufi le lejwe.	
Bontsha matata a mararo.	
Bontsha ha none e nwa metsi.	
Bontsha ha tau e le haufi le moru e shebile none.	



Dinako tsa selemo



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ke lehlabula.



Ke hwetla.



Ke mariha.



Ke selemo.



Ke **thothomela** mariha.

Ke rata lehlabula.

Ke **mathela** letamong.

Ke rata ho **sesa**.

Ke **phomola** ka tlasa difate tse **tala**.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

matha	phomola	sesa	sefate
ratha	phomosetsa	seba	lewatle
kgathala	pholoha	selā	nkwe

Mantswe a
tlwaelehileng

kae
neng
jwang



Z Z

Z Z

Ngololla ditlhaku tsena. **Ha re ngoleng**




Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka nako ya selemo eo o e ratang. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.






Sheba alemanaka ebe o qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang.

Pudungwana

Sontaha	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



Ngola dikarabo tsa dipotso tsena.



Ke kgwedi e feng alemanakeng?

Kgwedi ena e na le matsatsi a makae?

Letsatsi la pele ke lefe?

Letsatsi la ho qetela ke lefe?

Ho na le Sontaha tse kae?

Ho na le bo Labohlano ba bakae?



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala
o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

lehlabula	Ke sesa lehlabula	
mariha	Ho a bata	
hwetla	Mahlaku a a wa	
selemo	Dinonyana di a qhotsa	
Moqebelo	Ha re ye sekolong ka	



Boikgathollo

Diphofolo ke ntho tse phelang. Dijalo le tsona di a phela. Dintho tsohle tse phelang di hloka moya, dijo le metsi hore di phele.


Qoqela motswalle wa hao ka ntho tse phelang setshwantshong. Di etsetse sedikadikwe.



Jwale bontsha ke nako efe ya selemo e bontshitsweng setshwantshong.



Sheba setshwantsho. Bua ka sona.




Hlapidimo e na le meno a bohale.

Tlhapi e nyane e ipata majweng.

Hlapidimo e hlaha hodimo moyeng.

Okotopose e na le maoto a 8.

Leruarua ke tlhapi e kgolo ho feta tse ding lewatleng.



Letsatsi:



Tlotlontswa

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse
pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a
hlahang bukeng ya mosebetsi.

hlaha	kgolo	rua	lejwe
hlopha	kgomo	leruarua	majwe
hlahlobo	kgohola	maruarua	jwetsa


Mantswe a
tlwaelehileng

fumana
thusa
tsamaya
tlase

Ngololla polelo. Ha re ngoleng



Hlapidimo e tsitsinya sekepe.




Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa
phoofolo ya lewatle. Jwale
ngola polelo ka setshwantsho
sa hao.



Ha re etseng

Kopanya matheba o qetelle setshwantsho, jwale se kgabise ka mmala.



Ke eng ena?



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

sekepe

tlhapi

tlhapi ya jeli

tlhapi ya naledi

tlhapidimo



Ena ke




Ena ke



Ena ke

Ena ke

Ena ke





Medumo


Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.

ts	Tlhapidimo e ts itsinya sekepe.
tjh	Tjhisi ke sejo sa bohlokwa.
e	Ke eng eo?
leb	Ke a leboha, teye eo e ne e le monate.
th	Thola, thola! Eno ke hlapidimo.



Boikgathollo

Thusa bana ho tshwasa tlhapi.



Bubu ngwana wa tlou o a lahleha



Ha re bueng

Sheba setshwantsho, bua ka seo o se bonang.

Ke batla ho bona
lefatshe.




Ke nna tau? Ke ngwana wa
hao?

Tjhe. Ha o na meno a maholo. Ha o
kgone ho rora. O tlameha ho ya ho
mme wa hao.

Kapele ka kopana le tau.

Ditlou kaofela di ne di eja. Bubu, ngwana
wa tlou, a baleha lapeng la habo. A
tsamaya, a tsamaya, aba a tsamaya. A
se ke a utlwa ha ba mmitsa.



Tjhe. Ha o kgone ho
sesa. O tlameha ho
ya ho mme wa hao.


Ke nna kubu, ke ruiwe ke
wena?



Jwale a tsamaya
a ya nokeng. Bubu
jwale a kopana le
kwena.

Tjhe. Molala wa hao o mo kgutshwane. E ya ho mme wa hao.

Na ke ruilwe ke wena?
Ke ngwana wa hao?



Na ke ruilwe ke wena?

Tjhe. Ha o rwale ntlo mokokotlong wa hao. O tlameha ho ya ho mme wa hao.




A tsamaya, a tsamaya ho fihlela a kopana le thuhlo. A sheba hodimo, a shebela thuhlo hodimo.

A tsamaya, a tsamaya ho fihlela a kgopjwa, a wela hodima kgudu. A sheba fatshe, fatshe ho kgudu.

Tjhe. Ha o tsebe ho tlola. O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Na ke ruilwe ke wena?



Bubu a qala ho lla.
A tsamaya a tsamaya ka nakonyana a kopana le none.

Tjhe. Ha o kgone ho fofa. Wena o eng?
O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Na ke ruiwe ke wena?

Na ke ruiwe ke wena?

Tjhe. Ha o kgone ho matha kapele jwale ka nna. O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Bubu a sheba hodimo a bona nonyana e kgolo hodima sefate.

Jwale Bubu o mong. Ka yona nako eo a bona lengau morung. Lengau le ne le matha ka lebelo le leholo.

Na ke ruiwe ke wena?


Tjhe. E ya ho mme wa hao.

Bubu a bona qwaha.

Atamela hore ke o
bone hantle.


Na ke ruilwe
ke wena?

Bubu, ngwanaka!
O ntse o le kae?



Kwena e ne e batla ho ja
Bubu e mo etse dijo tsa
motsheare.

Ka nako eo mme wa Bubu a bona ngwana
wa hae. A hula Bubu nokeng ka mohatla
wa hae.



Ke nna
tlou.

Bubu ha a ka a
hlola a eya hole le
ba habo hape. O ne
a tseba hore hase
tau kapa kubu. E
ne e se thuhlo kapa
kgudu kapa none.
E ne e se nonyana
kapa lengau kapa
qwaha. Hape e ne e
se kwena.

E ne e le Bubu, e ne
e le tlou.



O kgethehile.



mmele whole wa hao o kgethehile.

Ke wena monnga mmele wa hao!



**HO SE BE
mang ya o
tshwarang
bokapele.**

**O tshwanela ho bolella e mong ha ho na le motho
ya o tshwarang bokapele.**

**O tshwanela ho bolella e mong ha ho na
le motho ya o etsisang dintho tseo o
sa batleng ho di etsa.**

**Eo o tshwanetseng ho
mo letsetsa mohala
bakeng sa thuso:**

Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55

SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111

SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111

Lefapha la "Life Line": 0861 322 322

Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363





Katse

le

tweba

di

mathile.

Re

ithabisa

letsatsing.

Ho

a

thabisa

ho

bapala.

Re

matha

kaapele.

O

ka

lebenkeleng.

Ba

bala

buka

e

tenya.

Ke

tlhapi

ya

ka

ena.

leqephé 3

leqephé 7

leqephé 11

leqephé 15



leqephé 19

leqephé 23

leqephé 27



Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



Finger puppets:
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet.

